



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDĀ LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2018

TSUMBANDILA YA U MAKĀ

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 11.

PFESSESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwiwulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwiwili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA
[MARAGA 50]

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (ZNV) (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. MARAGA 30	Maimo a ntha	28–30 -Mihumbulo i gobolaho/ tokonyaho i sa vhambedzwi/ lavhelelwiho. -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma. -Zwi yelana tshoṭhe na thoho nahone zwa takadza. -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	16–18 -Phindulo i fushaho. -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe. -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe. -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho.	4–6 -Phindulo yo polikaho tshoṭhe. -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia. -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa. -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe.
	Maimo a fhasi	25–27 -Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṭhetshoṭhe. -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoṭhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	19–21 -Zwo lundwa tshidele. -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho. -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḏi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	13–15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzeṭudze huriwe vhu khakhisaho mutodo. -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea. -Hu na huriwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/ mupendelo.	7–9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo. -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḏisa. -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho.	0–3 -A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso. -U polika tshoṭhe na u sa tsha tea lwa tshoṭhe. -A zwi na sia nahone zwo vhilingana.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA **[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD) Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto. MARAGA 15	Maimo a nthā	14–15 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothetshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	11–12 -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma.	8–9 -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo. -Thouni yo tea. -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	5–6 -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi. -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.	0–3 -Luambo a lu pfali. -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hothefhala ha divhaipfi zwo anzesha lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma.
		13 -Luambo ndi lwa nthā vhukuma. -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni.	10 -Luambo lu a kunga na u nyanyula. -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho. -Vhukhaki vhutuku ha girama na mupeleto. -Zwo lundwa tshidele vhukuma.	7 -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze. -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	4 -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona. -A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho muvanyanyo wa mafhungo/mitaladzi. -Divhaipfi yo hothefhala lwa tshothe.	
TSHIVHUMBEO (T) Zwiṭalusi zwa tshibvedzwa Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/ mitaladzi. MARAGA: 5		5 -Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa. -Vhudodombedzi ha mathakhethakheni. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.	4 -Kubvedzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho. -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	3 -Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea. -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho. -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	2 -Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhaki. -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhaki.	0–1 -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho. -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhaki. -Maanea ha na mudzio/ ha pfadzi.
MARAGANYANGAREDZI		43–50	33–40	23–30	13–20	0–10

KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (ZNV)	15-18	11-14	8-10	5-7	0-4
Zwo riwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhumputani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhumputani. U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele.	-Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhumputani, yo vhibvaho. -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhumputani/sia lone – A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vkhakhaki vhumputani.	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhumputani hone tshothe lini – hu na u polika huriwe hu vhonealaho. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana. -Zwi riwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika humputani.	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huriwe hu vhonealaho naho o fara vhumputani. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini. -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho. -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Thahelero/U shaedza ndi hu soliseaho.	-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
MARAGA 18					
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)	10-12	8-9	6-7	4-5	0-3
Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa munwalo na mupeleto.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vkhakhaki.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi. -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma. -Humzhi a hu na vkhakhaki.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Hu na huriwe vkhakhaki ha girama. -Divhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vkhakhaki vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vkhakhaki ho vhalaho. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Thalutshedzo yo thithisea.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Zwo dala vkhakhaki nahone zwo tanganana. -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi. -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.
MARAGA 12					
MARAGANYANGAREDZI	25-30	19-23	14-17	9-12	0-7

KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (ZNV) Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele. MARAGA 12	10–12 -Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi. -Mihumbulo ya vhubali, yo vhibvaho. -Ndivho yo tangedzawaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Kuriwalele kwo tou fombe kha sia lone. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tangedzawaho lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa.	8–9 -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -O fara vhubala/sia lone -A hu na u polika. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana. -Zwo tangedzawaho lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhubuku.	6–7 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Ho ngo tou fara vhubala hone tshothe lini – hu na u polika huriwe hu vhonealaho. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana. -Zwi re zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hubuku.	4–5 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Hu na u polika huriwe hu vhonealaho naho o fara vhubala. -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini. -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho. -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo. -Thahalelo/U shaedza ndi hu soliseaho.	0–3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa. -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane. -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo. -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho. -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) Thouni, redzhistara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Zwiga zwa muniwalo na mupeleto. MARAGA 8	7–8 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele. -A hu na vhukhakhi.	5–6 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhudi. -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma. -Hunzhi a hu na vhukhakhi .	4 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Hu na huriwe vhukhakhi ha girama. -Divhaipfi i a fusha/linganela. -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.	3 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho. -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. -Thalutshedzo yo thithisea.	0–2 -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tangananana. -Divhaipfi a i tei ndivho na kathithi. -Thalutshedzo yo hotehala tshothe.
MARAGANYANGAREDZI	17–20	13–15	10–11	7–8	0–5

ADENDAMU/MEMORANDAMU

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Masiandaitwa a diswaho nga riwambo wa u tshimbila vhusiku.	Mbuletshedzo -Muniwali u buletshedza zwiutuwedzi nga vhudalo. -Muniwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muniwali a anetshela zwiutuwedzi. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. A u vhuisa muhumbulo -Afha muniwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na mitoro kana lutamo lwawe. -Muniwali u kona u dzhia sia line a khou li imelela.
1.2	Zwa riwaha wa mahola (2017) zwo vha zwi riwe vho.	Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muniwali a anetshela nga ha zwo iteaho mahola. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. Mbuletshedzo -Muniwali u buletshedza nga ha zwo iteaho mahola. -Muniwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali. A u vhuisa muhumbulo -Afha muniwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na mitoro kana lutamo lwawe. -Muniwali u kona u dzhia sia line a khou li imelela.

1.3	Nwalani maanea ane a fhela nga maipfi haya: ... ndo zwi vhona uri tshivhoni tshi a fhura.	U vhuisa muhumbulo -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na miñoro kana lutamo lwawe. -Muñwali u a kona u dzhia sia ñine a khou ñi imelela. Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ñowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.
1.4	Zwo iteaho ñuvha ilo a thi nga zwi hangwi.	A u haseledza -A ñwalwa kha tshifhinga tsha zwino. -U anetshela nga zwo iteaho. -Mbuno kha dzi vhe khagala. Nganetshelo -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitori kana zwiwo zwo no bvelelaho. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo ñowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. Mbuletshedzo -Muñwali u buletshedza nga zwo iteaho mahola. -Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou a mba ngazwo muhumbuloni wa muvhali
1.5	Vhasidzana vha a konesa tshikoloni u fhirisa vhatukana. Tātani khani.	U tātani khani -Afha muñwali u vha e na ñdila yawe ine a vhona zwithu ngayo. -Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni. -Muñwali u sumbedza u imelela ñiñwe sia/fhungo. -Muñwali u tikedza vhukuma fhungo ñine a khou toda ñi tshi tendiwa. -Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo ñine a khou ñi imelela.

1.6.1	Tshifanyiso	Nganetshelo - Muniwali u anetshela nga ha mbingano. -Mafhungo a hone a niwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho. -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi. Mbuletshedzo -Afha muniwali a nga buletshedza nga ha mbingano. A u haseledza - Hu nga haseledzwa nga ha vhuvha ha mbingano. U tata khani - Hu nga tatiwa khani nga ha tshifanyiso itsho tsha mbingano.
1.6.2	Tshifanyiso	Nganetshelo -Muniwali a nga niwala nga ha ndeme ya u takalelwa wo kona mutamboni. Mbuletshedzo -Hu nga buletshedzwa nga ha u takalelwa wo kona mutamboni. A u haseledza -Vhagudi vha nga haseledza nga ha ndeme ya u takalelwa wo kona mutamboni. U tata khani -Hu nga tatiwa khani nga ha masiandaitwa a no bveledzwa nga u takalelwa wo kona mutamboni.
1.6.3	Tshifanyiso	Nganetshelo -Muniwali a nga niwala nga ha ndeme ya mitshelo na miroho. Mbuletshedzo -U buletshedza nga ha mitshelo na miroho. A u haseledza -U haseledza nga ha mitshelo na miroho.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA KHONANI****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha vhukonani vhu na dïresi nthihi.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na theshano.
- Vhu na marangaphanda.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na nyonesano.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Tshivhumbeo tsha luambo tshi do shanduka zwi tshi ya na ndivho.

[30]**2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo

- Madzina a mufu nga vhudalo.
- Duvha le a bebwa ngalo.
- Fhethu he a vha a tshi shuma hone.
- Tshivhalo tsha vhana vhe a vha sia.
- Duvha le a lovha ngalo.
- Duvha line a do vhulungwa ngalo.

[30]**2.3 ATHIKILI YA GURANNDÄ****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Luambo lu pfalaho nahone lupfufhi.
- I riwalwa nga muthu wa vhuimo ha vhuraru.
- I nga shumisa maambaita na maambwaitwa.
- U nweledza nga ngona hu si na u kombamisa.
- I tea u vha na zwidevhe, maambiwa, zwitatamennde na kuvhonele kwa vhatu vha kwameaho.

[30]

2.4 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- U thoma u n̄wala tshitaela tshine tsha ḁo shumiswa, tshi no sumbedza uri zwo itea lini, ngafhi, ngani, ndivho, n̄nyi na mini.
- Muṇwali u kunga vhathetshesesi.
- U fhata mbuno zwavhuḁi wo litsha u shumisesa maipfi nga ṇḁila yo kalulaho lune a sala a si tshe na ndeme.
- U linganya tsatsaladzo na u ṇea ṇḁila dza khwiṇe dza kuitele kwa zwithu.
- Magumo ndi a ndeme, a si manweledzo a zwe zwa n̄walwa. [30]

ṬHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO****MBUDZISO 3****3.1 GARATA YA THAMBO****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Fhethu hune mushumo wa do farelwa hone.
- Datumu na tshifhinga.
- Zwiambaro zwo teaho.
- Hu dzheniswe na vha no fhindula.
- I nga vha na makolo.
- I tea u vha pfufhi.

[20]**3.2 POSIKARATA****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U rumela mulaedza nga poswo.
- Diresi ya muñwalelwa.
- Mulaedza u tea u vha mupfufhi.
- Luambo lu tea u vha lwo livhaho.

[20]**3.3 NDAELA****Zwi lavhelelwaho**

Thodea:

- U shumisa limudi la ndaela.
- A tea u vha na ndunzhendunzhe kha zwo ñwalwaho.
- U shumisa nomboro na buletse u sumbedza mutevhe.
- A tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- A tea u pfesesea.
- A ñwalwe nga luambo lu swikelelwaho nga vhathu vhanzhi.

[20]**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:****20****MARAGAGUTE:****100**